

# Programiranje I

---

Programske biblioteke  
Karakteristike promjenljivih  
Dinamička alokacija i dealokacija

# Programske biblioteke

---

- Svi C kompjajleri imaju razrađene na desetine programskih biblioteka.
- Ovdje ćemo pobrojati neke od njih (najvažnije) i u njima samo najvažnije naredbe.
- Ostalo ostavljamo na vježbanje studentima, kao i budućim programerima za profesionalno djelovanje.
- Podsjetimo se kratko biblioteke **stdio.h** iz koje smo naučili da koristimo: **putchar(c)**, **getchar()**, **gets(s)** , **puts(s)**, **printf**, **scanf**. Ujedno smo upoznali i konstantu **NULL**.

# Još nešto o scanf

- Deklaracija scanf funkcije izgleda ovako:

```
int scanf(const char *format, ...)
```

pri čemu argument **format** predstavlja string koji može sadržati:

- karaktere bez bjelina
  - bjeline
  - specifikatore formata ulaznih podataka (%...)
- 
- Rezultat **scanf** je cijeli broj koji predstavlja broj uspješno učitanih podataka. U suprotnom, funkcija vraća negativnu vrijednost ili EOF, u zavisnosti od greške koja se desila.

# Specifikatori formata

% [\*] [širina] [dužina] tip

- Zgrade [] označavaju da je polje opcionalno, tj. ne mora se navesti.
- \* - ulazni podatak se učitava, ali je **ignorisan** (ne dodjeljuje se odgovarajućoj promjenljivoj)
- **širina** - maksimalan broj karaktera koji se učitava
  - `%2d` označava promjenljivu tipa int sa dvije cifre
  - `%4f` označava float promjenljivu sa ukupno četiri karaktera (počev od cifre najveće težine)
- **dužina** - dodatno određuje tip promjenljive u smislu veličine
  - `%hd` označava promjenljivu tipa short int
  - `%ld` označava promjenljivu tipa long int
- **tip** - karakter koji predstavlja tip podatka koji se učitava ili koji se očekuje na ulazu (npr. `%d`)

# Specifikator opsega

- Specifikator za učitavanje određenog opsega karaktera sve dok se ne učita karakter koji ne pripada zadatom opsegu je:  
 $\%[opseg]$  ← Sad se ne navode spec. formata
  - $\%[0-9]$  znači - učitavaj sve dok su ulazni karakteri cifre od 0 do 9.
  - $\%[AG-M37]$  znači - učitavaj sve dok se ulazni podaci slovo A, neko od slova iz opsega od G do M, ili cifre 3 ili 7.
- Moguće je specificirati opseg karaktera koje je potrebno ignorisati pri učitavanju podataka, korišćenjem specifikatora:  
 $\%[^opseg]$ 
  - $\%[^A-C]$  - učitavaj sve dok ulazni karakteri nisu u opsegu slova od A do C.
  - $\%[^]%^B-E+]$  - učitavaj dok ne učitaš ], %, ^, slova od B do E ili +.
- Kad se navede specifikator opsega, ne navode se specifikatori formata!

# Primjer

---

- Prepostavimo sljedeće učitavanje podataka:  
`int x;  
float y;  
char ime[50];  
scanf("%2d %f %*d %[abck-m0-6]", &x, &y, ime);`
- Ako unesemo **56789 123 m56bc723**, rezultat učitavanja je:  
**x=56**  
**y=789.0**  
**ime="m56bc"**
- Preostali dio unosa ostaje u baferu i čeka sljedeću naredbu za unos podataka.

# Zanemarivanje karaktera za prelazak u novi red

- Kada želimo da učitamo neki podatak (karakter, broj, string), a nakon toga karakter, na sljedeći način:  
`scanf("%s", str);`  
`scanf("%c", &ch);`  
nakon unosa prvog podatka (ovdje stringa) i pritiska Enter, u promjenljivu **ch** će biti smješten karakter za novi red.
- Funkcija scanf prilikom učitavanja karaktera (ne ostalih tipova!) ne uklanja bjeline! Ovo je moguće izbjegnuti na sljedeći način:  
`scanf("%[^%n]*%c", str); // Učitavaj sve do Enter-a, pa zanemari Enter`  
`scanf("%c", &ch);`
- Drugi način da se to izbjegne je da se ubaci razmak ispred %c:  
`scanf(" %c", &ch); // Ignoriši Enter posle %s, pa učitaj karakter`

# stdio.h - još ponešto

- Pored pobrojanog, u stdio.h definisana je i znakovna konstanta **EOF** koja označava kraj fajla.
- Interesantna je i funkcija **sprintf** kojom se vrši štampanje u string. Slična je funkcija **printf**, osim što ima dodatni (prvi) argument string u koji se vrši "štampanje" umjesto na ekran.
- Na primjer, ako želimo da formiramo string koji predstavlja tekuće vrijeme u formatu "**HH:MM:SS**", a posjedujemo cijele brojeve koji predstavljaju sate, minute i sekunde, to možemo uraditi kao:

```
sprintf(s,"%d:%d:%d",sat,min,sek);
```



Tačka označava da se prazna mesta dopunjavaju nulama

# sscanf

- Za razliku od scanf, koja učitava podatke sa standardnog ulaznog uređaja, funkcija **sscanf** učitava podatke iz stringa koji je zadat kao prvi argument. Ostali argumenti su isti kao kod scanf.
- **Primjer:** Ako je u stringu **s** zadato vrijeme u sljedećem formatu **s = "HH:MM:SS"**, onda funkcija

```
sscanf(s,"%2d%*c%2d%*c%2d", &sat, &min, &sek)
```

u promjenljive **sat**, **min** i **sek** učitava sate, minute i sekunde, respektivno. Pomoću **%\*c** zanemarujemo dvotačke.

# string.h - pregled i još ponešto

- Podsjetite se funkcija: `strcmp`, `strcpy`, `strlen`.
- Pored ovoga koriste se i funkcije:
  - `strncpy(dest,source,n)` kopira string `source` u string `dest`, ali najviše do `n` karaktera;
  - `strncat(dest,source,n)` nadovezuje string `source` na string `dest`, ali najviše do `n` karaktera;
  - `strchr(s,c)` vraća pokazivač na prvo pojavljivanje karaktera `c` u stringu `s` (ako ne nađe, vraća NULL);
  - `memcmp(s1,s2,n)` poredi sadržaj memorije (kao da su u pitanju stringovi), ali najviše do `n` bajtova.

# string.h - pregled + ctype.h

- Nastavljamo sa pregledom funkcija u biblioteci **string.h**:
  - **memcpy(s1,s2,n)** kopira sadržaj memorije do najviše **n** bajtova sa pozicije **s2** na poziciju **s1** (**s1** i **s2** su pokazivači);
  - **memchr(s,c,n)** traži prvo pojavljivanje "karaktera" **c** u memoriji koja počinje od pokazivača **s**, ali najviše do **n** bajtova (ako ne nađe, vraća NULL).
- Biblioteka **ctype.h** raspolaže sa velikim brojem jednostavnih, ali sličnih funkcija za rad sa karakterima:
  - **isdigit(c)** vraća nenultu vrijednost ako karakter **c** predstavlja cifru i 0 u suprotnom;
  - **isalnum(c)** vraća nenultu vrijednost ako je **c** alfanumerički karakter (cifra ili slovo) i 0 u suprotnom;
  - **isalpha(c)** vraća nenultu vrijednost ako je **c** slovo i 0 u suprotnom.

# ctype.h i math.h

- Još par naredbi iz zaglavlja **ctype.h**:
  - **isprint(c)** je tačno ako se karakter može odštampati (postoje karakteri koji se ne mogu odštampati, npr. '\a' koje daje alarm zvuk);
  - **tolower(c)** ako je karakter veliko slovo prebacuje se u malo;
  - **toupper(c)** ako je karakter malo slovo prebacuje se u veliko.
- Solidan broj matematičkih funkcija je realizovan u biblioteci **math.h**. Većinu nije potrebno detaljno obrazlagati: **sqrt**, **sin**, **cos**, **asin**, **acos**, **tan**, **atan**, **sinh**, **cosh**, ... Stepena funkcija je **pow(x,y)** koja daje  $x^y$ , dok funkcija **atan2(x,y)** vraća rezultat **atan(x/y)**, ali u granicama od  $-\pi$  do  $\pi$ .
- Postoje samo dvije funkcije za zaokruživanje: **ceil**, koja zaokružuje na veći cijeli, i **floor**, koja zaokružuje na manji cijeli. **Kako se obavlja onda zaokruživanje ka 0?**

# limits.h

- Značaj ove biblioteke je prije svega u činjenici da raspolaže sa konstantama koje pomažu u izbjegavanju upotrebe mašinski zavisnih elemenata programa.
- Na primjer, `CHAR_MIN` i `CHAR_MAX` su (ovo su konstante, a ne funkcije) minimalni i maksimalni cijeli broj koji odgovara tipu `char`, `UCHAR_MAX` je maksimalni `unsigned char` broj. Slično, postoje:
  - `SHRT_MIN` i `SHRT_MAX` za `short int`,
  - `INT_MIN` i `INT_MAX` za `int`,
  - `LONG_MIN` i `LONG_MAX` za `long int`.

# limits.h i stdlib.h

- Slične granice postoje i za `float` (`FLT_MIN` i `FLT_MAX`) kao i za `double` (`DBL_MIN` i `DBL_MAX`).
- I drugim mašinski zavisnim elementima se može pristupiti preko ove programske biblioteke. Na primjer, `FLT_DIG` i `DBL_DIG` su simboličke konstante koje predstavljaju broj decimalnih mesta kod `float`-a i `double`-a.
- Izuzetno važna programska biblioteka je `stdlib.h`. U njoj se nalaze verzije mnoštva funkcija, kao i neke od najvažnijih funkcija iz drugih programskih biblioteka. Ovdje ćemo za sada pomenuti samo dvije funkcije iz ove programske biblioteke, a to su `exit()` i `rand()`.

# stdlib.h

- Funkcija `rand()` vraća cijeli broj, `a=rand()`, koji je na osnovu nekog algoritma odabran na intervalu od `0` do nekog cijelog broja, predstavljenog simboličkom konstantom `RAND_MAX` iz `stdlib.h` (obično 32767). Ova funkcija nema argumenata.
- `rand()` se naziva generatorom (pseudo-) slučajnih brojeva.
- Mnoge aplikacije, a posebno igrice, se ne mogu zamisliti bez ovog generatora. Na primjer, generisanje slučajnog broja na intervalu od 1 do 6, što odgovara bacanju kocke, se postiže sa `a=rand()%6+1`. Protumačite!
- Funkcija `exit(a)`, gdje je `a` neki cijeli broj, prekida izvršavanje programa. Argument `a` je obavezan, on se proslijedi operativnom sistemu, ali sa našeg stanovišta njegova vrijednost nije bitna, pa ćemo stavljati `exit(1)`.

# H - fajlovi - rekapitulacija

---

- Naveli smo samo po nekoliko naredbi iz po nekoliko programskih biblioteka.
- Naš cilj nije “gruvanje” ovih naredbi, već ilustracija da nam uz sam kompjuter dolazi veoma veliki broj funkcija koje su već implementirane.
- Studenti bi neke od ovih funkcija trebali da mogu sami realizovati kao što su one iz programskih biblioteka [ctype.h](#) i [string.h](#).

# Karakteristike promjenljivih

---

- Za nekoga ko je učio 6-7 nedjelja programiranje ponovno upoznavanje sa karakteristikama promjenljivih može djelovati nepotrebno.
- Ipak, itekako je potrebno!
- Naime, osnovni pojmovi o promjenljivim koje smo do sada koristili nijesu i jedine važne činjenice o njima.
- U okviru ovog časa ćemo se osvrnuti na neke od njih.
- Sve promjenljive imaju dvije karakteristike:
  - **opseg** (dio programskog koda koji može da pristupi promjenljivoj) i
  - **trajanje** (vrijeme koje promjenljive provedu u memoriji).

# Lokalne i globalne promjenljive

---

- Do sada smo promjenljive deklarisali na početku funkcija (main ili drugih funkcija).
- Ovo su bile **lokalne promjenljive** kojima je opseg funkcija u kojoj su definisane, a trajanje ograničeno vremenom izvršavanja funkcije u kojoj su definisane.
- Promjenljive se mogu deklarisati na početku svakog bloka naredbi. Ovo su, takođe, lokalne promjenljive vidljive do kraja bloka u kome su deklarisane.
- Nakon napuštanja svog bloka naredbi, promjenljive se dealociraju (brišu iz memorije).

# Globalne promjenljive

---

- Pored ovoga postoje i **globalne promjenljive**.
- Globalne promjenljive se definišu van bilo koje funkcije (obično prije svih), vidljive su iz svih funkcija i traju do kraja programa.
- Ako se globalne promjenljive ne inicijalizuju, vrši se podrazumjevana inicijalizacija na 0 (**bolje je napisati =0 nego podrazumjevati, radi jasnoće koda**).

# Primjer

```
int x=0; /*Globalna promjenljiva*/  
void fun(int z)  
{int y;} /*vidljivi lokalna y, argument z (isto lokalna) i globalna x*/  
  
int main(){  
    int y; /*vidljiva lokalna y i globalna x*/  
    {  
        int z; /*vidljiva lokalna iz bloka z, lokalna iz funkcije y, i globalna x*/  
    }  
    ... /*vidljiva lokalna y i globalna x, z je dealocirana*/  
}
```

Problem može predstavljati situacija kada unutar nekog bloka imamo promjenljivu koja se zove isto kao promjenljiva iz spoljašnjeg bloka.

# Zasjenjivanje

- Deklaracija unutar bloka promjenljive sa istim imenom kao što je neka promjenjiva, koja bi inače bila vidljiva unutar tog bloka, naziva se **zasjenjivanje**.
- Zapamtite da nije dozvoljeno deklarisati promjenljivu u istom bloku dva puta, ali je dozvoljena deklaracija u više blokova.

```
int x=0; /*Globalna promjenljiva*/  
int main(){  
    int x=1; /*vidljiva lokalna x=1*/  
    {  
        int x=2; /*vidljiva lokalna iz bloka x=2*/  
    }  
    ...  
}
```

Iako nose isto ime, imamo tri različite promjenljive **X**.

# Statičke promjenljive

- 
- Promjenljive se mogu podijeliti i na:
    - dinamičke i
    - statičke.
  - Dinamičke se dealociraju pri napuštanju bloka u kome su definisane. Sve do sada deklarisane lokalne promjenljive su dinamičke.
  - Statičke promjenljive traju tokom čitavog izvršavanja programa (možda im se u nekom trenutku ne može pristupiti zbog zasjenjivanja ili drugih razloga, ali postoje).
  - Globalne promjenljive su statičke!

# Statičke promjenljive

- Lokalne promjenljive se mogu učiniti statičkim ako se doda ključna riječ **static** prilikom njihovog deklarisanja. Ako se ne inicijalizuju, dodjeljuje im se podrazumijevana vrijednost **0**.
- Često se koriste kod funkcija.

```
void funk(){  
    static int i=100;  
    i++;  
    printf("%d ", i);  
}  
int main(){  
    int i=1;      /*ovo nije ista promjenljiva kao statička iz funk()*/  
    for(i=0;i<3;i++) funk();  
}
```

Iznenađujuće, ali na ekranu će biti ispisano: 101 102 103

# Statičke promjenljive

---

- Kod prvog poziva funkcije sve je jasno. Vrijednost `i=101`, ali se ne dealocira nakon napuštanja funkcije.
- U narednom pozivu, preskače se deklaracija statičke promjenljive, jer se jedna promjenljiva ne može više puta deklarisati, pa se i uvećava na `102`. Dalje je sve jasno.
- Korišćenje globalnih i statičkih promjenljivih može voditi ka izuzetno elegantnim rješenjima, ali i do veoma teško razumljivog koda koji je nepogodan za održavanje (korigovanje i nadogradnju).
- Prije upotrebe statičkih i globalnih promjenljivih barem dva puta razmislite.

# register i volatile promjenljive

---

- Sve promjenljive koje su do sada uvedene su se mogle deklarisati sa dodatnim modifikatorom - `auto`. Pošto je ovaj modifikator podrazumjevan, mi smo ga izostavljali (automatski smještaj promjenljivih podrazumjeva alokaciju u memoriji).
- Postoji mogućnost da promjenljive budu deklarisane sa modifikatorom `register`.
- Ovaj modifikator forsira smještaj promjenljive u registre procesora.
- Pristup registrima procesora je veoma brz, ali je slobodnih registara malo.

# register i volatile promjenljive

---

- Ako smještaj u registre nije moguć promjenljiva će biti smještena u memoriju bez obavještenja.
- Od registarskih promjenljivih se ne može uzeti adresa! Zbog čega?
- Ako se koriste **register** promjenljive, po nekom nepisanom pravilu to su brojači ili promjenljive koje se u ciklusima intenzivno koriste.
- Vrlo zagonetan tip promjenljivih su **volatile** promjenljive.
- Deklarisati promjenljivu kao **volatile** znači ukazati kompjajleru da ova promjenljiva može biti bilo kad promjenjena "spolja" nekim drugim programom, radom operativnog sistema ili čak instrukcijama koje imaju veze sa periferijama računara.
- Kompajler zatim izbjegava optimizaciju djelova koda sa **volatile** modifikatorom.

# Eksterne promjenljive

---

- volatile i register promjenljive nećemo koristiti u našim programima.
- Programski kôd je često izdijeljen u više fajlova.
- Ti fajlovi se prevode do mašinskog programa u relativnim adresama (OBJ verzije kod našeg kompjlera), pa se zatim samo zajedno povežu u izvršni EXE fajl (sa absolutnim adresama).
- Postoje situacije kada se globalna promjenljiva koja je definisana u jednom fajlu mora koristiti i u drugim fajlovima.
- Njeno postojanje se tada mora najaviti u drugim fajlovima.

# Eksterne promjenljive

---

- Ako je u fajlu **F1.c** deklarisana `int x`, a želimo je koristiti u fajlu **F2.c**, moramo je u **F2.c** najaviti kao `extern int x`. Ovo nije deklaracija, već nJAVA da koristimo globalnu promjenljivu deklarisanu u nekom drugom fajlu.
- Sve opasnosti korišćenja eksternih promjenljivih su iste kao i kod globalnih promjenljivih.
- U velikim programskim paketima postoji ponekad stvarna potreba da postoje globalne promjenljive koje će koristiti svi programske moduli, ali u našim programima to je rijetko potrebno.

# Dinamička alokacija i dealokacija

---

- Do sada smo alocirali nizove na sljedeći način:  
**int a[50];**
- Unutar zagrada smo upisivali najveći mogući broj elemenata niza koji se u datom programu može pojaviti i to je tzv.  
**statička alokacija memorije.**
- Neracionalno je zauzeti **1000** memorijskih pozicija za najgori slučaj, kada će, na primjer, biti rađeno sa nizovima koji imaju nekoliko desetina članova, samo zbog toga se što kod nekih izuzetno zahtjevnih radnji može pojaviti **1000** članova.
- Stariji programski jezici koji su vršili alokaciju memorije statički (samo jednom u sekciji za deklaraciju) morali su da rade na ovaj način.

# Dinamička alokacija i dealokacija

---

- Savremeni programski jezici mogu da izvrše alokaciju memorije dinamički tokom rada programa.
- Da bi kompajler programskog jezika C mogao da vrši dinamičku alokaciju mora biti uključeno zaglavje **alloc.h**.
- Ako želimo da alociramo niz cijelih brojeva **a** dinamički, na početku programa ćemo deklarisati samo pokazivač **a**:  
**int \*a;**
- Kada saznamo sa koliko podataka korisnik želi da radi, možemo izvršiti dinamičku alokaciju pomoću jedne od naredbi za to, a to je najčešće naredba **malloc**.

# Upotreba funkcije malloc

a=(int \*)malloc(**N**\*sizeof(int));

- Funkcija **malloc** zauzima memoriju za određen broj bajtova (argument funkcije **malloc** je veličina memorije u bajtovima). Ako se želi zauzeti memorija za **N** cijelih brojeva i ako se žele izbjjeći mašinski zavisni elementi, kao argument se koristi **N\*sizeof(int)**, jer je **sizeof(int)** memorija koju zauzima jedan **int**.
- Funkcija **malloc** vraća pokazivač na void (**void \***), koji pokazuje na početak bloka zauzete memorije.
- Da bi taj pokazivač pokazivao na odgovarajući tip moramo ga primjenom **cast** operatora pretvoriti u pokazivač na željeni tip (to je ovdje urađeno sa **(int \*)**).

# Upotreba funkcije malloc

---

- Ako se zauzima memorija za neki drugi tip podatka mijenja se samo **cast** operator ispred funkcije **malloc** i "argument" operatora **sizeof** u argumentu funkcije.
- Postoji mogućnost da zbog skučenih resursa računara nije moguće izvršiti dinamičku alokaciju.
- Tada **malloc** vraća **NULL** pokazivač.
- **Svaka dinamička alokacija mora obavezno biti praćena provjerom da li je operacija uspjela** i ako nije treba preuzeti korektivne akcije ili prosto izaći iz programa.

# Upotreba funkcije malloc

- Primjer kako treba koristiti funkciju **malloc**:  
`a=(int *)malloc(N*sizeof(int));  
if(a==NULL) exit(1);`
- Ako alokacija nije uspjela izašli smo iz programa što je jedna od mogućnosti.
- Ako je alokacija niza uspjela mi koristimo elemente niza `a[0], a[1], ..., a[N-1]` na isti način kao da su statički alocirani.
- **Nakon posljednje upotrebe elemenata niza, a prije napuštanja programa, potrebno je izbrisati (deallocirati) memoriju** koja je dinamički zauzeta.

# Deallocacija i druge funkcije za alokaciju

---

- Deallocacija se obavlja funkcijom **free(a)**, a argument ove naredbe je pokazivač na memorijski blok koji je zauzet naredbom malloc.
- Funkcija **free** nije praćena provjerom uspješnosti dealokacije.
- Pored funkcije **malloc** u zaglavlju **alloc.h** su definisane još neke funkcije za dinamičku alokaciju.
- Prva od njih je **a=calloc(N,sizeof(int));** koja ima isti smisao kao **malloc(N\*sizeof(int))** (zauzima memoriju za **N** podataka koji imaju veličinu **sizeof(int)** bajtova). Jedina je razlika što **calloc** inicijalizuje zauzetu memoriju na **0**.

# realloc

- Funkcija **realloc** vrši promjenu veličine bloka memorije koji je pridružen pokazivaču (**obično se blok povećava, mada ima situacija kada treba raditi suprotno**).

- Poziv funkcije **realloc** ima sljedeći oblik:  
**realloc(a,n)**

gdje je **a** pokazivač na već alociranu memoriju, dok je **n** veličina memorije (može i **n\*sizeof(int)**) na koju treba nakon naredbe da pokaže **a**.

- I funkcije **calloc** i **realloc** zahtjevaju provjeru poređenjem sa **NULL**.

# Ostatak gradiva

---

- Završili smo sa svim osnovnim elementima programskog jezika C.
- Ostatak našeg kursa vezan je za složene tipove podataka koji postoje u programskom jeziku C:  
*fajl, nabranje, struktura (sa poljem bitova) i unija*, kao i sa tipovima podataka koji se mogu kreirati pomoću već definisanih tipova u programskom jeziku C: *liste, grafovi, stabla (drveta)*.